

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Unsko-Sanski kanton  
Grad Cazin  
**Služba za stručne poslove  
gradonačelnika**



Bosnia & Herzegovina  
Federation of Bosnia & Herzegovina  
Una-Sana canton  
City of Cazin  
**Department of professional  
and mutual affairs**

Broj: 01-30-20110/23  
Cazin, 14.12.2023.godine

**PARLAMENT FEDERACIJE BIH  
PREDSTAVNIČKI DOM**  
n/r Tajnika  
Hamdije Kreševljakovića br.3  
71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO**

Primljeno: 19-12-2023			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	- 02 -	529	/23

**Predmet: Odgovor, dostavlja se.-  
Veza - Vaš akt broj: 05/1-02-529/23**

U vezi Vaše inicijative broj: 05/1-02-529/23 od 11.12.2023. godine, kojom se traži da dostavimo provedbeni propis za član 28 a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, ističemo sljedeće:

Na osnovu člana 7. i 30. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 33/04, 56/05 - Ispravka, 70/07, 9/10 i 90/17) donijet je Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl.glasnik USK-a“, broj: 31/20).

Na osnovu člana 22. stav 6. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl.glasnik USK-a“, broj:31/20), donijeta je Uredba o uslovima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju („Službeni glasnik USK-a“, broj: 20/22).

Članom 1. navedene Uredbe određeno je da se ovom Uredbom utvrđuju uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Unsko-sanskog kantona, a članom 4. stav 2. Uredbe određeno je da su kantonalni organi uprave, gradski organi i općinske službe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, kao i sva privredna društva i javna preduzeća u kojima Kanton ima većinski vlasnički udio, dužni prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost pri zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica.

Shodno navedenom, prilikom prijema u radni odnos Grad Cazin kako je navedeno Zakonom o državnoj službi USK („Sl.glasnik USK“, broj: 14/17 i 15/20) između ostalog, primjenjuje i navedenu Uredbu, koju Vam u prilogu ovog akta dostavljamo.

S poštovanjem!


Prilog:

1. Uredba o uslovima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju („Službeni glasnik USK-a“, broj: 20/22).

**DOSTAVLJENO:**

- 1.Naslovu,
- 2.Evidencija,
- 3.Arhiva.

**Obrađivač:** Stručni savjetnik za personalne poslove  
Zrinka Akmadžić, bachelor prava



**ŠEF SLUŽBE**

Jasna Samardžić, dipl.pravnik

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number.

Org. Job	Prison	Witness

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



## **Član 2. (Korisnici prava)**

Branilac i članovi njegove uže porodice, odnosno lice iz člana 2., 3., 4. i 5. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 31/20) u daljem tekstu: Zakon, na način propisan Zakonom i ovom Uredbom, mogu ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju.

## **Član 3. (Definicije)**

(1) Branilac, demobilizirani branilac, dobrovoljac, organizator otpora, veteran, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja u smislu ove Uredbe, je lice koje ima priznat status u skladu sa Zakonom/ Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica / Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica/ Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

(2) Član porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca je član porodice kojem je priznat status u skladu sa federalnim Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

(3) Član uže porodice lica iz stava (1) ovog člana i umrlog lica iz stava (1) ovog člana, je lice kojem je priznat status u skladu sa Zakonom.

## **Član 4. (Pravo na prednost pri zapošljavanju)**

(1) Nezaposleno lice iz člana 3. ove Uredbe, kada prvi put put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, u kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama, kantonalnim ustanovama, gradovima/općinama, ostvaruje prednost pri zapošljavanju ukoliko ispunjava opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje, a u skladu sa propisima iz oblasti radnog zakonodavstva i u skladu sa kriterijima i utvrđenim redoslijedom i načinu bodovanja kako propisuje Zakon i ova Uredba.

(2) Kantonalni organi uprave, gradski organi i općinske službe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, kao i sva

privredna društva i javna preduzeća u kojima Kanton ima većinski vlasnički udio, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licu iz člana 3. ove Uredbe.

(3) Ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja, lice iz člana 3. ove Uredbe dužno je uz prijavu, odnosno ponudu na javni konkurs ili oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uslova, ovjerenu ličnu izjavu da pravo koristi prvi put, kao i potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca, odnosno člana njegove uže porodice.

(4) Pravo na prednost pri zapošljavanju ostvaruje se samo jedan put.

(5) Dijete poginulog, umrlog, nestalog branioca kojem je bio/priznat status u skladu sa federalnim Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju bez obzira na godine života.

## **Član 5. (Kriteriji i način bodovanja)**

Pravo na prednost pri zapošljavanju propisano članom 4. ove Uredbe, ostvaruje se u skladu sa utvrđenim kriterijima po sljedećem redoslijedu i načinu bodovanja:

- a) dijete poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja, za 20 % od ukupno ostvarenog broja bodova;
- b) dijete poginulog, umrlog, nestalog branioca, za 18 % od ukupno ostvarenog broja bodova;
- c) član porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca, za 15 % od ukupno ostvarenog broja bodova;
- d) ratni vojni invalid, za 10 % od ukupno ostvarenog broja bodova;
- e) dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, za 9 % od ukupno ostvarenog broja bodova;
- f) demobilizirani branilac, za 8 % od ukupno ostvarenog broja bodova;
- g) član uže porodice umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog dobitnika priznanja ili odlikovanja, umrlog demobiliziranog branioca, za 7 % od ukupno ostvarenog broja bodova;
- h) član uže porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika priznanja ili odlikovanja, demobiliziranog branioca, za 6 % od ukupno ostvarenog broja bodova.



10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
KANTONALNI SUD U ZENICI  
Broj: 004-0-SuDp-23-001477  
Zenica, 18.12.2023. godine

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE**  
**SARAJEVO**

Primljeno: 19-12-2023			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	- 02 -	529	123

PARLAMENT FBiH  
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM  
Tajnik/sekretar

Predmet: Odgovor na Upit od 11.12.2023. godine

Poštovani,

Dana 15.12.2023. godine, dostavili ste ovom sudu Inicijativu koju je podnio Haris Silajdžić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, u kojoj traži od ovog suda dostavu provedbenog propisa za član 28a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, a kako bi se osigurala dosljedna primjena zakonskih odredbi.

Shodno prethodno navedenom, nalazimo za shodno obavijestiti vas da u ovom sudu nosioce pravosudnih institucija imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Državne službenike postavlja rukovodilac organa državne službe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za državnu službu FBiH, s liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs. Popuna upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u organu državne službe vrši se na način predviđen čl. od 22a. do 24. i članom 35. Zakona o državnoj službi u FBiH. Upražnjeno mjesto Agencija popunjava oglašavanjem javnog konkursa koji se provodi prema čl. 25. do čl. 32. Zakona o državnoj službi u FBiH.

O prijemu namještenika odlučuje rukovodilac organa državne službe u okviru potreba i slobodnih radnih mjesta namještenika utvrđenih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe. Provođenje javnog oglasa vrši se na način propisan u članu 22. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH.

Shodno prethodno navedenom, kod postupka prijema u radni odnos i eventualnog davanja prednosti braniocima i članovima njihovih porodica prilikom zapošljavanja, ovaj sud direktno primjenjuje odredbe Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

S poštovanjem,



Predsjednica suda  
Snježana Čolaković

Dostavljeno:

Tražiocu informacije putem pošte  
 SuDp arhiva

